

Үөхээ Бүлүү улууһун Кэнтик орто оскуолатын
4 кылааһын үөрэнэеччилэрин үлэлэрэ.
Кылаас салайааччыта Гоголева Мария Гаврильевна.

Будищев Айсен үлэтэ.

Биниги улуустан Аба дойдуну көмүскуү сэриигэ барыта 2163 кини ыңырыллыбыта. Олор истэригэр мин хос эбээм Бойтунова Мария Варламовна бииргэ төрөөбүт убайдара Азар Варламович, Еремей Варламович, Николай Степанович кыттыныны ылбыттара.

Улахан убайа **Азар Варламович** өр сылларга Бүлүү өрүскэ уу кээмэйдээчиннэн, маяк туруорааччынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитин иһин «Уу транспорын үтүөлээх үлэһитин» үрдүк аата уонна Ньурба улууһун Бочууттаах олохтообун аата ингэриллибитэ.

Еремей Варламович улууска уонна республикаꙗ биллэр механизатор, рационализатор, СР норуотун ханаайыстыбытын үтүөлээх үлэһитэ этэ. 1942 сыллаахха сааһын эбинэн турган сэриигэ барбыта. II Белорусский фронга сэриилэспитэ, Прибалтиканы, Польшаны босхолоспуга, адзырба өстөөбүгүү үүрсүбүтэ. Берлины ылсыбыта. Арђаа Германияꙗ оккупационнай сэриилэргэ сулууспалаабыта. «Кыһыл сулус» орденынан, «Хорсунун иһин» уонна атын бойобуой мэтээллэринэн нађараадаламмыта.

Хоро нэһилиэгиттэн 1941 с. атырдах ыйыгар сэриигэ **Николай Степанович Михайлов** ыңырыллыбыт . 11-с саппаас кавалерийской полка 5-с эскадронун взводун хамандырын көмөлөһөөччүтэ, старший сержант Смоленской куораты босхолооңунга хорсун быһыытын иһин Аба дойдуну көмүскуүр Улуу сэрии II степеннээх уонна Албан аат III степеннээх орденнарынан нађараадаламмыт.

Фронга көрдөрбүт хорсун быһыылара хана да умнууллуу суюба, кэлэр көлүөнэлэргэ мэлдьи холобур буола туроја. Хара дъайдаах өстөөбүгүү кытта хабыр хапсыныы толоонугар өлбүттэр, бу сырдык бырааһынныкка диэри

кыайан тиййбэтэх ветераннаар сырдык кэриэстэрэ үйэ-саас тухары умнууллуу суюж.



Еремей, Мария, Николай, Азар.
(Бойтунова Дылустаан Афанасьевич урунчайа)

Егоров Владик үлэтэ.





Мин хос эхэм **Ымычанов Василий Николаевич**. Кини 1913 сүллаахха Кэнтик нэхилиэгэр күн сирин көрбүтэ. 1941 сүллаахха сэриигэ ынтырыллыбыта. Ленинград кыргызытыгар сүлдьыбыта. 1942 сүллаахха илиитигэр араанныы буолан кэлбитэ. Элбэх мэдээллэринэн нађараадаламмыта. Мин эхэбинэн киэн туттабын. Мин хос эхэм Ымычанов Василий Николаевич. Кини 1913 сүллаахха Кэнтик нэхилиэгэр күн сирин көрбүтэ. 1941 сүллаахха сэриигэ ынтырыллыбыта. Ленинград кыргызытыгар сүлдьыбыта. 1942 сүллаахха илиитигэр араанныы буолан кэлбитэ. Элбэх мэдээллэринэн нађараадаламмыта. Биниги олорор дъиэбитин хос эхэм туппута. Ханнык да үлэттэн инибэйт үгүү. Мин эхэбинэн киэн туттабын.

Мин хос эбэм аата **Егорова Мария Николаевна**. Кини 1917 сүллаахха төрөөбүтэ. Сэрии сүлларыгар 25-26 саастаах кыыс этэ. Колхозка эр дьону солбуйан араас үлээ± үлэлээбитэ. Биэс сыл атынан от о±устарбыта. Эбэм үлэ, тыыл ветерана.

Эбэм ахтыыта.

Бигиги Кэнтиктитигэр Буччакаа Сэймэлэгэ диэн сиргэ Маікы Дыгүр дийн смігү ийтэр, балыктаан айа±ын ийттэр киги олорбута. Кини үс о±олоо±о. Олортон бастакыта Буччакаа Нькуулай алта о±олоох, мин бэгис о±олоро этим. А±ам быраата Дьараагын эрдэ үлін о±олорун мин дьонум кірін-иитэн дьон гыммыттара. Ийэм түрт саастаахпар үлбүтэ. Дьараагын уола Егоров Иван Герасимович нэгилиэк бастакы комсомолега этэ, а±ам тэрийэн үрэйттэрбитэ. Гірэхтээх буолан 1929 сүл земпеределы, кулаактаагыны ыытыспыта, тајара дьиэтин колокуонньатын суулларсыбыта. Дьокуускайга үрэнэ сүлдъян түбүркүлмістээн эдэр саагыгар олохтон туораабыта.

Оттон Александр – БороI Кунан сүрдээх үүсвэрээх-уохтаах, ырыагыт-тойуксүт киги бастакы колхозтар майлайгы тракторига этэ. 1941 сүллаахха сэриигэ ыЫрыллан баран тинцбэтэ±э. Кыыга Ольга уолун Александр Иванович Егоровы бигиги о±о гынан ииттибиппил. Кини оскуола±а учууталлаабыт. Сэрий сүлларыгар мин 25-26 саастаах саамай муIутаан ситет сүлдьар, модьу-та±а кирмэнэх улахан ууохтаах кыыс этим. Ол да буолан колхозка эр дьону солбуйан араас үлэ±э үлэлээбитим. Биригэдьиирбит мачахов Поликарп Спиридонович сүрдээх сыйтыары-сымна±ас майгылаах, кигиэхэ тылын ылыннарымтыа үлэмит этэ. Мин биэс сыл атынан от о±устарбытым. Оттоох эбэ±э от о±устара сүлдьан кута±а киллэрэн аттарбын, массыныабын түгэрэн кэбиспитим. Түргэн туттуунан аттарбын булгурутулаан, батата сыйтар аты босхолообутум. Онтон массыныабын сосуга сатаан баран кыайбакка биригэдьиирбэр Балыкаарга тахсыбытым. Киирэн массыныабытын хостообуппут. Балыкаар миигин үрэтийн : «Манык эргийэ барар буол», диэбитэ.

Саамай бастыI бурдук баайаачы Йрцнэ этэ. Кини күнэ 1020 баайыны баайаачы. Кімцүр Мария бигикки 800-900 баайыны толорооччубут. 1000 баайыны хайдах да толорбот этибит. Кыгын бурдугу молотилкалаан баран пууПа оройуПа Дагаярова Екатерина Илларионовналын тагарбыт. Эрчиллэн кууллаах бурдугу кыбына сүлдьан цігэ тагааран тамнааттыырбыт. Арай биирдэ ыалдъан хаалбыппар Игнатьев Павел- Байбачыак Байбал , оччо±о 40-50 саастаах киги, солбуйа киирбитэ. Кууллаах бурдугу кыайбат үгү. Онуоха бурдук тутааччы Дылэй Нькууга: «Хайа, били, кууллаах бурдугу кыбына сүлдьар доруобай дъахталлардаах этигит дии, олоргут ханна бардылар?»- диэбит.

Кэлин Ымычанов Василийга кэргэн тахсан баран наар ферма үлэтигэр сүлдьыбытым.



Сивцева Николь үлэтэ.



**Василий Гаврильевич
сэрии кэнниттэн
(1911 - 1980 сс.)**

**Касьянов Василий
Гаврильевич сэрии иннинэ**



*Касьянов В.Г. сэрии иннинэ.
Иккис эрзекэ хангастан уга бэхис. 1942 с.*

Мин хос эхэм.

Касьянов Василий Гаврильевич хос эхэм 1911 сүллаахха тохсунны 26-с күнүгэр Өргүөт ньэхилиэгэр Үөхээ Бүлүү улууңугар «Сырдык бэрэтэ» дийн сиргэ төрөөбүтэ. Тоёус бииргэ төрөөбүтгээбэ. Дьоно 40-ча ынахтаах уонна абыйах сүлгылаах этилэр. Куруук булдуунан иитиллибиттэрэ: балыгынан, куобабынан, куһунан. Хос эхэм бэрт кыратыттан сааыт этэ.

Оскуола 1926 сүллаахха үөрэнэ киирбитэ Арбаастаах дийн сиргэ, онно Өргүөт оскуолата дийн баара. Учууталлара Петров Трофим Устинович уонна Ольга Ивановна. Оскуола 5 кылаастаах этэ. Онтон ШКМ биир сыл үөрэммитэ 6-с кылааска.

Комсомол секретара этэ. Арбаастаахха «Хаксыкка» атыыбытынан үлэлээбитэ. 22 саастааџар старшай счетоводунан анаммыта.

31 саастааџар 1942 сыл ыам ыйын 22 күнүгэр «Диктатор» пароходунан түөрт оройуон дьоно үс тынынчттан тахса киһи хомууллан, бастаан Дьокускайга, онтон Иркутскайга, онтон Борзянка байыннай лааџырыгар тийбитеттэрэ. Дъэ онтон хос энэм Касьянов Василий Гаврильевич Сталинград кыргыбытыттан сајалаан, өстөөххө бэrimmэт санаалаах сэриигэ сылдьан, араанны буолан өр госпитальга сыйтан бэрт эрэйинэн 1943 сүллаахха дойдтуугар төннөн кэлбитэ.

Хас да правительственай нађараадалардаах:

1. Орден Отечественной войны II степени
2. Знак «25-летней Победы в Великой Отечественной войне»
3. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
4. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»
5. Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
6. Медаль «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Оруйуон эргиэнийн биир биллэр үлэхитэ. Улуу сэрии актыбынай кыттыылааџа. Мин энэм Касьянов Василий Гаврильевич сэрии уонна үлэ ветерана этэ.

Семенова Лера үлэтэ.

Мин хос хос эхэм **Иванов Дмитрий Андреевич** 1904 сүллаах төрүөх. Тулаайах үөскээбит, ийэтэ үс саастааðар өлбүт. Бииргэ төрөөбүттэр үүھөлэр. Хос хос эхэм 1943 с. сэриигэ барбыт. Онно тиййэн аан бастаан Крымна сайын үлэбэ сүлдьыбыт. Онтон Крымна бэйэтигэр, Читаба, Польшаба, Молдавияба, Чехославакияба уо.д.а. сирдэргэ З сыл устата сэриилэспит. Берлингэ тиййэн кыайыны көрсүбүт, сэриини түмүктэспит. 1946 с. дойдтуугар эргиллэн кэлбит. Үс сириэн араанылаах: агдатын курдаттыы, атаðыгар, көхсүгэр сиñин ороðор оскуолактаах кэлбитэ. Аðа дойду сэриитин II степеннээх, Албан аат III степеннээх орденнаах, «Ленинград оборонатын иñин», «Хорсунун иñин», «Будапеñы ылсын иñин», «Берлины ылсын иñин», «Германияны кыайыны иñин» медалларынан наðараадаламмыта. 1924 с. Иванова Ирина Титовналын ыал буолан 10 оðоломмуттара. З оðолоро өлбүттэрэ. Онтон саамай улаханнара мин хос эбэм Иванова Александра Дмитриевна 1926 сүллаах төрүөх. Сэрии кэмигэр 15 саастаах оðо этэ. Ван-Сен-Жун –Кытай Бааскаа үлэлээбитэ. Билигин кини 89 саастаах. Кини кэргэнэ мин хос эхэм Семенов Пётр Васильевич. Тутуу үлэñитэ этэ. Эбэм кыра сааñыттан колхоз үлэñитэ. Пенсияба тахсыар дылы ферма ба үлэлээбитэ. Сэттэ оðолоохтор. Эхэм үлэлии сүлдьан оñолго түбэñэн өлбүтэ, эбэм бэйэтэ 7 оðотун атахтарыг гар туруоран, билигин элбэх сиэн, хос сиэн тапталлаах эбэтэ буолан олорор.



ИВАНОВ
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
1904 г.р. 1943 г. Украинский фр.
Крым, Молдавия, Чехословакия
241 с.д. Умер 1983 г.
Медаль "За отвагу"



Иванова Александра Дмитриевна

Работа Федотовой Самиры.



**Мой прадедушка, СтепановИннокентийАлександрович,
участник Великой отечественной войны.**

1. Введение.

В этом году исполняется семьдесят лет со дня Победы нашей страны над фашизмом. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили войну. К началу 1941 г. фашистская Германия захватила почти все страны Европы и собрала огромную армию на границе СССР. Наша страна стояла преградой на пути Германии к мировому господству. 22 июня 1941 года без объявления войны немцы перешли Советскую границу. Кровопролитная война продолжалась четыре года. 9 мая 1945 года была подписана капитуляция Германии. Великая война закончилась. Советский народ понес колоссальные жертвы, 50 миллионов погибших, 1/3 страны находились под оккупацией фашистов. Стерты с лица земли сотни городов, тысячи сел и деревень. Миллионы мирных жителей были угнаны в рабство, заключены в концлагеря. Население страны голодало, на заводах и фабриках не хватало рабочих рук. Дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, работали в колхозах и ухаживали за ранеными и больными.

Вся страна поднялась на борьбу с захватчиками. Героический подвиг наших дедов и прадедов принесли свободу не только нам, но и многим странам Европы.

В наше время не только молодое поколение, но и многие взрослые забыли и не помнят, о тех людях, которые ценой своей жизни вернули нам мир и голубое небо.

Эти Герои – ветераны живут среди нас, но с каждым годом их становится все меньше и меньше, так как время неумолимо. По Республике Саха (Якутия) на сегодняшний день осталось всего 255 участников Великой Отечественной войны. Поэтому мы подрастающее поколение – должны вести активную гражданскую позицию, уважительно относится к тем людям, которые принесли нам счастливую жизнь.

1.2. Война СССР с Японской империей

Я в своей работе хочу напомнить, что были такие люди, которым мы обязаны своим счастливым детством. Одним из них людей был мой прадедушка Иннокентий Александрович Степанов.

С разгромом Германии Мировая война еще не закончилась. На востоке оставался союзник фашистов – Япония, которая захватив большую часть Китая и страны Юго-Восточной Азии. Наш Союзник США вел военные действия против Японии на Тихом океане с 7 декабря 1941 г. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через 2-3 месяца после разгрома Германии. Советский Союз верный союзничеству долгу вступил в войну с Японией 8 августа 1945 г. Основные боевые действия Советская Армия вела против полутора миллионной Квантунской армии расположенной в Маньчжурии на севере Китая. Боевые действия велись 12 дней, по 20 августа. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. СССР вступил в войну с Японской империей, внеся огромный вклад в ее разгроме, ускорил окончание Второй мировой войны. Историки не раз подчеркивали, что без вступления в войну СССР, она продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно несколько миллионов человеческих жизней.

1.3. Биография Степанова Иннокентия Александровича

В этих боевых действиях участвовал мой прадедушка Степанов Иннокентий Александрович. Я, к сожалению никогда не видела его, но много слышала о нем от мамы и бабушки. Дедушка родился в 1922 году в наслеге Эсинский. В предвоенные годы Эсинский наслег был одним из северных и окраинных наслегов Таттинского района. Он окончил пять классов в селе Крест – Хальджай, до призыва работал рабочим в колхозе. Был призван 5 июня 1943 г. Чурапчинским райвоенкоматом. Из этого маленького медвежьего угла было мобилизовано 52 человека. Из них 16 не вернулись к родному очагу, из рода Степановых, потомков легендарного богатыря, силача Бахчагар Батыра, было призвано 10 человек, которые с честью защищали Родину. Из них мой дедушка начинал службу в Забайкальском округе рядовым 43 пулеметно-артиллерийского полка. После начала боевых действий Квантунской армии Японии его полк принимал участие в боях Маньчжурии, Хайлар, Чань-Чунь, Мукдэн, Колчан, Шэхэ. Был награжден орденами: «За победу над Японией», «Орденом Великой отечественной войны II степени». Демобилизован в апреле 1948 г.

1.4. Послевоенное время

В послевоенное время мой прадедушка работал экспедитором в с. Крест-Хальджай и в с. Игидей, председателем в сельпо с. Дэбдиргэ Таттинского наслега, был членом КПСС с 1953 г.

Женился на Колодезниковой Марии Ивановне, 1923 г.р., родили и воспитали троих детей. Младшим, который является мой дедушка Иннокентий Иннокентьевич Степанов. На сегодня у моего прадедушки 7 внуков и 13 правнуку. Он умер в 1995 г.

В нашей семье хранят память о нем, о его трудной судьбе, о честно выполненном долге перед Родиной. Все его ордена, медали, фотографии и

его воспоминания о японской войне бережно хранятся у старшей сестры моего дедушки.

2. Заключение

Я считаю важным в каждой семье чтить и хранить память о своих героях, передать от поколения к поколению гордость за них.

День Победы стал самым светлым и радостным праздником. 9 мая люди всего мира вспоминают тех, кто ценой своей жизни дал мир и свободу людям.

Я горжусь своим прадедушкой и хочу, чтобы никогда не было войны. Мы должны не только помнить своих героев, но и быть достойными их памяти.